


**Frederi Mistral**

**Nouvello Proso  
d'Armana**



**C.I.E.L. d'Oc**

*Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc*

3 Place Joffre, 13130 Berre L'Étang

<http://www.lpl.univ-aix.fr/guests/ciel/>

# Lou siblet

## — I —

I'avié 'no fes un drole qu'apelavon Pascalet, e qu'avié 'no meirastro.

Aquelo meirastro lou mandavo garda li porc e ié baiavo, pèr manja, qu'un rousigoun de pan móusi. E Pascalet plouravo tout lou sanclame dóu jour. Or, un jour qu'en plourant gardavo li gourret de-long de la ribiero, passè Noste Segne, Sant-Jan emé Sant-Pèire.

E ié venguèron:

- Paure, de-que ploures ansin?

- Quau voulès pas que ploure, ié diguè Pascalet, ai ma meirastro que me mando tout l'an garda li porc, e que jamai me baio qu'un tros de pan móusi pèr tout lou jour?

- Se nous vouliés passa de la man de-là de l'aigo, ié diguè lou bon Diéu, te dounarian ço que nous demandariés.

- Voulountié, diguè l'enfant.

E pren Sant-Jan à cabrinet, e 'm' acò lou passo; e pren Sant-Pèire à cabrinet, e 'm' acò lou passo mai; à la fin pren lou bon Diéu, vèn pèr intra dins l'aigo... mai lou pauvre mendi n'avié tant que poudié faire.

- Noum de sort! dis, pesas bèn, vous que sias lou plus pichot! Tout-aro vous escampe, car mis espalo plegon...

- Courage, moun enfant! respoundeguè Noste Segneur. Es pas estonnant que pese, iéu; siéu lou Bon Diéu, e porte dins ma man la boulo dóu mounde!

Basto, enfin, arribèron.

- Eh! bèn, fai lou bon Diéu, de-que vos pèr ta peno?

- Voudriéu, dis lou pichot, faire dansa ma meirastro.

- Eh! bèn, tè, Pascalet, vaqui un siblet, e vai plan de lou pas perdre.

E lou Bon Diéu ié douno un poulit pichot siblet, mai tant menu que lou drouloun poudié l'escoudre, quand voulié, dins soun auriho.

## — II —

Pascalet, sus lou vèspre, revèn à soun oustau. De-long dóu camin rescontro tres cassaie que furnavon un roumias.

- Un pau vèire, diguè lou pourqueiroun, coume fai moun siblet?

Pascalet siblo e vaqui que si porc se bouton à dansa, e que li tres cassaie dansavon pèr despié, s'escaraugnant li cambo contro li espino.

Pièi Pascalet rescontro un terraié que menavo à la fiero un viage de terraio.

- Un pau vèire, diguè lou pourqueiroun.

E, coume siblo, lou terraié danso, la carreto danso, la faiènço danso... e, plat, oulo, escudello, pechié, boucau e tout lou diable, s'esclapon e s'embrigon en cènt milo